

**CRNA GORA****OPŠTINA BERANE****Služba glavnog gradskog arhitekte**

Broj: 13-333/23-84/2

Berane, 15.08.2023. godine

Glavni gradski arhitekta, rješavajući po zahtjevu br.13-333/23-84 od 12.07.2023.god. , za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 47/5 upisana u LN 692-prepis KO Donja Ržanica u zahvatu prostorno planskog rješenja PUP-a Berane u zoni naselja ,na građevinskom zemljištu, na osnovu čl.87 u vezi sa stavom 4.tačka 1 i člana 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19,82/20 i 86/22), čl. 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke o imenovanju vršioca dužnosti glavnog gradskog arhitekte, br. 01-018/23-645 od 01.03.2023. godine i čl. 34 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 2/19, 6/19 - ispr., 8/19 - ispr. i 18/19), donosi:

**R J E Š E N J E**

Daje se **saglasnost** na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 47/5 upisana u LN 692-prepis KO Donja Ržanica u zahvatu prostorno planskog rješenja PUP-a Berane u zoni naselja ,na građevinskom zemljištu površine 1093m<sup>2</sup> u svojini podnosioca zahtjeva, spratnosti P+1, bruto površine u osnovi 134,46m<sup>2</sup>,bruto razvijene građevinske površine 264,31m<sup>2</sup> u pogledu usaglašenosti sa:

- Smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta,
- Osnovnim urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti,spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

**O b r a z l o ž e n j e**

Zahtjevom br. br.13-333/23-84 od 12.07.2023. godine ovom organu se obratio za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 47/5 upisana u LN 692-prepis KO Donja Ržanica u zahvatu prostorno planskog rješenja PUP-a Berane u zoni naselja ,na građevinskom zemljištu. Uz zahtjev je dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje koje je uradio " FETH STUDIO"do Rožaje, ovjerenog elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica 11.07.2023.g. u 13:01:33 h. Uz zahtjev je dostavljena Izjava projektanta od 10.07.2023.g.,Izjava geodetske agencije "GEOZENIT" iz Podgorice. kao i list nepokretnosti I kopija plana izdata od Uprave za nekretnine od 11.07.2023.g.

- Odredbama čl. 87 stav 4 tačka 1, a u vezi sa čl. 76 Zakona, propisano je da glavni državni arhitekta:
- 1) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji);
  - 2) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog zakona, koji je uskladen sa državnim smjernicama razvoja arhitekture;
  - 3) izrađuje projektni zadatak za urbanistički projekat;
  - 4) daje saglasnost na urbanistički projekat;
  - 5) daje saglasnost na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije;
  - 6) utvrđuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekata iz člana 154 ovog zakona.

Odredbama čl. 88 stav 1 Zakona, propisano je da se poslovi glavnog državnog arhitekte iz člana 87 stav 4 tačka 1 ovog zakona koji se odnose na zgrade do 3000 m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, kao i poslovi iz člana 87 stav 4 tačka 2, 3, 5 i 6 prenose se na jedinicu lokalne samouprave i da za obavljanje ovih poslova izvršni organ jedinice lokalne samouprave imenuje glavnog gradskog arhitektu.

Kako je predmetni zahtjev u smislu čl.60 st.1 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG br.56/14,20/15,40/16 i 37/17) predstavlja nepotpun podnesak, pozivom za dopunu zahtjeva br. 13-333/22-84/1 od 25.07.2023.g. je investitoru tražena dorada ldejnog rješenja.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio doradeno idejno rješenje arhitektonskog projekta dostavljeno 01.08.2023. godine, ovjereni elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica 17.10.2022.g. u 18:31:53h za izgradnju stambenog objekta i odlučio kao u dispozitivu rješenja iz sledećih razloga:

Odredbama čl. 87 stav 1 istog Zakona propisano je da se saglasnost izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture, a članom 215 da do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjuju se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materjalizaciju objekta.

Uvidom u predmetni PUP je propisano sledeće:

#### Smjernice za oblikovanje i materjalizaciju

Pri izgradnji novih objekata primjenjivati arhitektonske oblike i forme, kao i materijale koji odgovaraju arhitektonskom naslijedu ove vrste objekata.

Preporuka je da se svojim oblikom i materjalizacijom, kao i položajem objekat prilagodi postojećim objektima u užem i širem okruženju.

Objekti mogu imati podrumski ili suterenski deo ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode, a površina ovih prostorija i etaže ne ulazi u obračun parametara i koeficijenata datim u pravilima građenja.

Nove objekte graditi u skladu sa zahtjevanim visokim stepenom zaštite prirode, bez ugrožavanja vodotokova sa primjenom visokih tehnologija u zaštiti zemljišta, voda, vazduha, flore i faune

-Izgradnju objekta u skladu sa namjenom, imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preuslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

- Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po mogućnosti, pravilne geometrijske forme. To su forme simetrične u odnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna i slično.

Moguća je primjena najrazličitijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju lagane prefabrikovane ispune, koje bitno ne utiču na ponašanje osnovnog konstruktivnog sistema. Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazličitijeg tipa) treba uzeti u obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

Projektovanje temelja primjenjivati za opterećenja tako da se eliminišu diferencijalna sleganja, a dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.

Fasadu predvideti od prirodnih materijala po izboru projektanta i međusobno usaglasiti sa prirodnim okruženjem.

Prozore i vrata predvidjeti od drveta ili pvc u skladu sa ambijentalnim vrijednostima.

#### Osnovnim urbanističkim parametrima je propisano:

-spratnost (ili visina objekta)- P+1, uz mogućnost izgradnje suterena ili podruma čija BGP ne ulazi u obračun površina ukoliko se podumske i suterenske etaže u osnovnom objektu koriste za garažiranje i tehničke sisteme objekta.

-maksimalni indeks zauzetosti: Max 0,5 uz poštovanje ostalih parametara

- maksimalni indeks izgrađenosti: Max 1 uz poštovanje ostalih parametara

-odnos prema građevinskoj liniji: Građevinsku liniju postaviti na 5m prema ulici, a prema susjednim parcelama 2.5m

Na osnovu uvida u tekstualnu i grafičku dokumentaciju dostavljenog idejnog rješenja arhitektonskog projekta, Glavni gradski arhitekta konstatiše da su arhitektonske karakteristike predloženog idejnog arhitektonskog rješenja u skladu sa smjernicama za oblikovanje prostora i materjalizaciju objekata kao i propisanim osnovnim urbanističkim parametrima zadatih PUP-om.

Predmetni objekat je ukupne bruto površine  $134,46m^2$ (max planirana je  $546m^2$ ) , spratnosti P+1(max planirana je P+1). Objekat je postavljen u granicama zadatih građevinskih linija. Ostvareni indeks zauzetosti je 0,12(planirani je 0,5) a indeks izgrađenosti 1,24(planirani je 1,0). Volumenom je objekat uklopljenim u širi prostor planirane zone. Fasade i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala u skladu sa namjenom i klimatskim uslovima.

Uz digitalno idejno rješenje je dostavljena izjava geodetske agencije doo "Geozenit" iz Podgorice od o nesmetanom prilazu lokaciji sa javne površine

Takođe je dostavljena izjavu glavnog inženjera od 10.07.2023.g. sa tabelarnim prikazom planiranih i ostvarenih urbanističkih parametara i list nepokretnosti 692 -prepis KO Donja Ržanica od 11.07.2023.g. čime je dokazano da podnositelj zahtjeva ima riješene imovinske odnose.

Pri obrazloženju ovog rješenja, glavni gradski arhitekta ukazuje da je prvo stepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka, budući da je zahtjev stranke u cijelosti usvojen-član 113 stav 1 tačka Z Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja stvari, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti , na Idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 47/5 upisana u LN 692-prepis KO Donja Ržanica u zahvatu prostorno planskog rješenja PUP-a Berane u zoni naselja ,na građevinskom zemljištu površine  $1093m^2$  u svojini podnosioca zahtjeva, spratnosti P+1, bruto površine u osnovi  $134,46m^2$ ,bruto razvijene građevinske površine  $264,31m^2$ , u pogledu usaglašenosti sa Smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta, i osnovnim urbanističkim parametrima (maksimalna bruto razvijena površina, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Imajući u vidu sve navedeno, ovaj javnopravni organ je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

#### UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko Službe Glavnog gradskog arhitekte u dva primjerka, taksirana sa 5,00 € administrativne takse na žiro - račun br. 530-6046777-40, a ista se može izjaviti i na zapisnik.

DOSTAVITI:1x Podnosiocu zahtjeva, 1x u predmetu i 1x a/a

vd Glavni gradski arhitekta,

Sonja Simenovic -Vukovic d.i.a



Digitally signed by Sonja Simenovic  
Vukovic  
DN: cn=ME, ou=Pravno Ic,  
254-97 VATME-42023997, o=Opština  
Berane, serialNumber:5d211,  
givenName:Sonja, sn:Simenovic  
Vukovic, cn=Sonja Simenovic Vukovic  
Date: 2023.08.16 08:52:01 +02'00'